





Kwena le Api e ne e le metswalle ya hlooho ya kgomo.

Kwena e ne e dula ka hara noka.

Api yona e ne e dula sefateng pela noka.




Kwena e ne e ja ditlhapi tse nokeng.

Api yona e ne e ja ditholwana tsa sefate.




Ngwana wa Kwena a kula haholo.

Nkgono wa Kwena a mmolella a re, "Ke sebetse sa Api feela se ka fodisang ngwana wa hao."




Kwena a memela Api ntlong ya hae nokeng, mme kwena ya ithaopa hore e tla mo jara mokokotlong wa yona.



Ha Kwena e ntse e sesa, ya bolella Api ka ngwana yona a kulang.

“Ke sebete sa Api feela se tla mo fodisa,” Kwena a rialo a hlona me.



"O ka be o mpoelletse pele re tloha!" ke Api eo.

"Ke siya sebete sa ka sefateng, ha re kgutle re ilo se lata."



Kwena ya sesetsa lebopong la noka.

Api ya theoha mokokotlong ya tlolela sefateng.

Kwena ya mo emela.



Kwena ya ema nako e telele, empa Api ya se ke ya kgutla.